

t2_midsp_2
(TMaxJiehCNKsk99YQ2iuASurzqodQaegHRk)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_midsp_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 \\ & X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (((k1_algstr_0 X0 X1 X2 = X1) \vee (k1_algstr_0 X0 X2 X1 = X1)) \Rightarrow (\\ & X2 = k4_struct_0 X0)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. \forall X4. \forall X5. \\ & ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (((v1_funct_1 X3) \wedge (\\ & v1_funct_2 X3 (k2_zfmisc_1 X0 X1) X2) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1) X2)))) \wedge ((m1_subset_1 X4 X0) \wedge \\ & (m1_subset_1 X5 X1)))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k2_binop_1 X0 X1 X2 X3 X4 \\ & X5) X2) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge \\
& (l2_algstr_0 X1)) \Rightarrow (\forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\
& X2 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\
& (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow ((r1_midsp_2 \\
& X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((\forall X3.(m1_subset_1 X3 X0) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 \\
& X4 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\exists X5.(m1_subset_1 X5 X0) \wedge (k2_binop_1 \\
& X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X5 = X4)))) \wedge ((\forall X3.(m1_subset_1 \\
& X3 X0) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 X0) \Rightarrow (\forall X5.(m1_subset_1 \\
& X5 X0) \Rightarrow ((k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X4 = k2_binop_1 X0 \\
& X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X5) \Rightarrow (X4 = X5)))))) \wedge (\forall X3.(m1_subset_1 \\
& X3 X0) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 X0) \Rightarrow (\forall X5.(m1_subset_1 \\
& X5 X0) \Rightarrow (k1_algstr_0 X1 (k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X4) \\
& (k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X4 X5) = k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 \\
& X1) X2 X3 X5)))))))))
\end{aligned} \tag{3}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 X0) \Rightarrow \\
& (\forall X2.((\neg v2_struct_0 X2) \wedge ((v13_algstr_0 X2) \wedge ((v3_rlvect_1 \\
& X2) \wedge ((v4_rlvect_1 X2) \wedge (l2_algstr_0 X2)))))) \Rightarrow (\forall X3.((v1_funct_1 \\
& X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 X2)) \wedge (m1_subset_1 \\
& X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 \\
& X2)))))) \Rightarrow ((r1_midsp_2 X0 X2 X3) \Rightarrow (k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 \\
& X2) X3 X1 X1 = k4_struct_0 X2))))))
\end{aligned}$$